



Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17,15/20), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), na zahtjev Općine Sanski Most, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

**JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjeseta državnih službenika u
Općini Sanski Most**

Radna mjesta:

- 01. Urbanističko – građevinski inspektor – 1 (jedan) izvršilac**
- 02. Stručni savjetnik - interni revizor – 1 (jedan) izvršilac**
- 03. Stručni savjetnik za upravno – pravne poslove za poduzetništvo – 1 (jedan) izvršilac**

01. Opis poslova: obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti urbanizma i građenja; preduzima preventivne, upravne i kaznene mjere iz oblasti inspekcije; po izvršenom uviđaju sačinjava zapisnik i preduzima odgovarajuće mjere i o tome pismeno obavještava stranku; donosi rješenja kojima nalaže otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim upravnim mjerama; u slučaju povrede zakona i drugih propisa podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka; provodi i prati provođenje upravnih mjera naloženih rješenjem i osigurava njovo izvršenje; zapisnikom izuzetno može narediti izvršenje mjera u skladu sa zakonom radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i po imovinu; pokreće i vodi postupak inspekcijskog nadzora; vodi internu evidenciju izvršenih inspekcijskih pregleda i upravnih predmeta; vrši unos podataka izdatih prekršajnih naloga u registar novčanih kazni i prekršajne evidencije BiH i prati stanje izdatih naloga; inicira program razvoja i mjera za unapređenje stanja u ovoj oblasti; ogovara za zakonito, ažurno, blagovremeno i efikasno izvršavanje propisanih mjera iz svoje nadležnosti u cilju zaštite života i imovine građana; prima stranke i daje usmena pojašnjenja iz svoje nadležnosti; izrađuje godišnje, polugodišnje, a po potrebi i mjesecne planove i izveštaje o radu; vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); stara se o redovnom razduživanju predmeta (fizički i elektronski) kroz program DocuNova; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku Službe i šefu Odsjeka

02. Opis poslova: Interni revizor ima slijedeća ovlaštenja: slobodno pristupiti u prostorije organizacije u kojoj vrši reviziju, uzimajući u obzir sigurnosna pravila i pravila dobrog ponašanja; pristupiti odgovarajućoj dokumentaciji vezanoj za reviziju u organizaciji u kojoj vrši reviziju, uključujući i dokumentaciju koja ima karakter poslovne tajne i podacima koji su elektronski čuvani, osiguravajući zaštitu tajnosti podataka u skladu sa zakonom,

Alipašina 6, 71 000 Sarajevo

+ 387 (0) 33 552 040

info@adsfbih.gov.ba

www.adsfbih.gov.ba; www.hrm.adsfbih.gov.ba

podzakonskim i internim aktima; tražiti fotokopije, izvode ili potvrde spomenutih dokumenata i u izvjesnim slučajevima izuzimati originalne dokumente ostavljajući kopiju sa potvrdom o izuzimanju; zahtijevati usmenu ili pisano informaciju od bilo kojeg zaposlenog ili rukovodioca organizacije koja se revidira; zahtijevati informacije od drugih institucija vezano za aktivnosti i upravljanje revidiranim organizacijama. Interni revizor ima slijedeće obaveze: implementirati program revizije za vrijeme obavljanja aktivnosti revizije; informirati rukovodioca revidiranog budžetskog korisnika o početku revizije, uz prezentaciju pisanoj ovlaštenja; proučiti dokumentaciju i uvjete značajne za formulisanje objektivnog mišljenja; obrazložiti nalaze objektivno i istinito u pisanoj formi uz priložene dokaze; informirati šefa Službe za internu reviziju ako se, za vrijeme obavljanja revizije, pojavi sumnja na nepravilnosti i/ili prevare; napraviti nacrt revizorskog izvještaja i razmotriti ga sa rukovodstvom revidiranog budžetskog korisnika; uključiti u završni revizorski izvještaj sva mišljenja rukovodstva revidiranog budžetskog korisnika; dostaviti nacrt i finalni revizorski izvještaj šefu Službe za internu reviziju; u slučaju sukoba interesa vezano za reviziju odmah informirati šefa Službe za internu reviziju; vratiti sve originalne dokumente nakon završetka revizije; čuvati svaku državnu, profesionalnu ili poslovnu tajnu koju je saznao u toku interne revizije; čuvati sve radne zabilješke nastale u vrijeme obavljanja interne revizije; stara se o redovnom razduživanju predmeta (fizički i elektronski) kroz program DocuNova; odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, efikasno i efektivno vršenje poslova; obavlja i druge poslove interne revizije po nalogu Šefa službe i općinskog načelnika.

03.Opis poslova: vodi upravni postupak i rješava najsloženije upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku, a koji se odnose na: utvrđivanje uslova za obavljanje registrovanih djelatnosti pravnih lica koji su po zakonima i podzakonskim aktima u nadležnosti općinskog organa uprave, usklađivanje donesenih upravnih akata sa izmjenama i dopunama propisa na osnovu kojih su doneseni, utvrđivanje prestanka važenja upravnih akata po zahtjevu pravnih lica ili po službenoj dužnosti; vodi postupak u predmetima iz djelokruga Službe radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja; vodi prvostepeni upravni postupak i upravno rješava u prvostepenom upravnom postupku u upravnim stvarima iz djelokruga Odsjeka, koji se odnose na: izdavanje odobrenja za rad trgovinske, ugostiteljsko – turističke djelatnosti za fizička lica, odobrenja za obavljanje obrta, izdavanje upravnih akata kojima se mijenja pravosnažan upravni akt, izdavanje upravnih akata kojima se odobrava privremena ili stalna odjava rada; prikuplja, evidentira i obrađuje podatke, te izrađuje analize, izvještaje i informacije iz oblasti poduzetništva pravnih i fizičkih lica; pruža pravnu i stručnu pomoć pravnim i fizičkim licima iz oblasti poduzetništva, prati propise iz djelokruga rada i stara se o njihovoj pravilnoj primjeni; izrađuje godišnje, polugodišnje, a po potrebi i mjesecne planove i izvještaje o radu; vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); stara se o redovnom razduživanju predmeta (fizički i elektronski) kroz program DocuNova; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca i pomoćnika Službe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku Službe

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Unsko-sanskom kantonu:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili

- trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
 5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
 6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:

Pozicija 01:

- VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – građevinske ili arhitektonske struke,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru

Pozicija 02:

- VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski ili pravne struke,
- certifikat internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH izdat od strane Federalnog ministarstva finansija (**Napomena: Kandidati su u obavezi u rubriku prijavnog obrasca „Posebni ispiti traženi javnim konkursom“, unijeti podatke o broju, datumu i izdavaocu certifikata internog revizora za javni sektor u FBiH**),
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon završene VSS,
- poznavanje rada na računaru,
- poznavanje engleskog jezika (prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 51/16 – prečišćeni tekst, 59/16),
- da nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 12. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federacije BiH

Pozicija 03:

- VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne struke,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru

Prijavljanje - potrebni dokumenti:

1. Kandidati se na javni konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenoj prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Unsko – sanskom kantonu sa sjedištem u Bihaću, ul. Kralja Tvrta 3, ili na web stranici Agencije ekonkurs.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni konkurs, dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena fotokopija), u skladu sa uslovima iz konkursa, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Unsko – sanskom kantonu sa sjedištem u Bihaću, ul. Kralja Tvrta 3, ili na web stranici Agencije ekonkurs.adsfbih.gov.ba).

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, ekonkurs.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljaju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrati će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od 5 (pet) dana nakon usmenog obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (originale ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa. Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.

Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih ovjerenih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uslova javnog konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne procedure.

Kandidati koji ne dostave dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju posebne uslove, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom.

Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja Agencije o izboru dostaviti Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biti će isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 (petnaest) dana, od objave javnog konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Unsko – sanskom kantonu
ul. Kralja Tvrkta 3
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Sanski Most: 13-30-8-88/23”

